

t12_finseq_2
(TMStceFtrbhQQqjpkq6rg1ELxYWLGwhoQzj)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 \\ X1))) \Rightarrow (\neg(X0 \in k10_xtuple_0 X1) \wedge (\forall X2. (v7_ordinal1 X2) \Rightarrow \\ (\neg(X2 \in k4_finseq_1 X1) \wedge (k1_funct_1 X1 X2 = X0)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 \\ X1))) \Rightarrow ((m1_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (r1_tarski (k10_xtuple_0 X1) X0)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ (\forall X1. (\forall X2. (v7_ordinal1 X2) \Rightarrow ((X2 \in k4_finseq_1 X0) \Rightarrow \\ (k1_funct_1 X0 X2 \in X1))) \Rightarrow (m2_finseq_1 X0 X1)) \end{aligned}$$